

***PSIHOLOGIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA***

**PSIHOLOŠKA PRIPREMA SPORTISTA**

**STUDIJSKI PROGRAM SPORTSKI NOVINARI I TRENERI**

# PSIHOLOŠKA PRIPREMA SPORTISTA

- ▶ Od više *sportista sa približno izjednačenim* funkcionalnim sposobnostima i u tehničko-taktičkoj pripremljenosti, *uspješniji će biti oni koji imaju prikladnije psihičke preduslove* na koje se može uticati psihološkom pripremom.
- ▶ *Psihološka priprema obuhvata pripremu koja razvija one sposobnosti kod sportiste koje omogućavaju da se fizičke mogućnosti razvijene u toku procesa treninga, najracionalnije i najefikasnije iskoriste, posebno u nepovoljnim uslovima takmičenja, takmičenjima koja predstavljaju najviši stepen stresne situacije.*

# Vrste psihološke pripreme u sportu

- ▶ *Druga podjela*, koja uvažava kriterijume slične prethodnim, prepostavlja sledeće faze ili periode psihološke pripreme:
- ▶ *Psihološka priprema od dolaska i od početka vježbanja za neki daleki vremenski cilj (Olimpijske igre, Svetsko prvenstvo )*
- ▶ *Psihološko pripremanje za neko bliže takmičenje (priprema za sledeću sezonu, za državno prvenstvo).*
- ▶ *Psihološka priprema za konkretno, pojedinačno takmičenje ili turnir. To je priprema za jednu utakmicu, ili za neko turnirske takmičenje.*
- ▶ program glavnih psiholoških vještina:
  - ▶ *1. kontrola pažnje,*
  - ▶ *2, kontrola emocija,*
  - ▶ *3. razvoj i održavanje samopouzdanja.*
  - ▶ *4. energizacija, kognitivno restrukturiranje i dr.*

► **Gledajući na faktor vremena imamo podjelu psihološke pripreme:**

- psihološke pripreme u pripremnom periodu;
- psihološke pripreme u takmičarskom periodu.

► **Kada je u pitanju pripreme ekipe, razlikuje se:**

- individualna psihološka priprema;
- psihološka priprema kompletne ekipe.

## Psihološka priprema u pripremnom i takmičarskom periodu

- ▶ *trener sa svojim saradnicima obavlja niz značajnih aktivnosti npr.: stručnih, pedagoških, psiholoških i socijalnih, upoznaje se sa istorijom kluba, klupskim materijalnim potencijalima, i drugim faktorima koji čine i okružuju jedan klub.*
- ▶ Uloga trenera je i uspostavljanje odnosa sa *medijima ( televizija, radio, novine, internet) privredneim i političkeim organizacije*. U ovoj fazi svim ovim činiocima i obezbjeđivanje pozitivne atmosfere za rad svoje ekipe.

U sljedećoj fazi trener treba izvršiti *prikupljanje kompleksnih podataka koji se odnose na kompletan igrački kadar i sve članove stručnog štaba i zatim uz prisustvo psihologa izvršiti razne ankete, testove, opservacione tehnike*. Nakon psiho-dijagnosticiranja i formiranja psiholoških dosjea igrača, *dalje se izrađuju planovi i programi za rad*.

- ▶ ***Metode psihološke pripreme koje se koriste u pripremnom periodu:***
- ▶ obuhvata *dijagnosticiranje psiholoških i fizioloških karakteristika sportista da bi se stekao uvid u psihofizičko stanje svakog sportiste* i na osnovu toga da se *pripremi individualni plan za svakog sportistu pojedinačno*.
- ▶ ***Psihološka priprema u takmičarskom periodu***
- ▶ počinje onda kada se završi prethodna utakmica ili takmičenje. Prije prvog treninga u sedmici potrebno je detaljno analizirati prethodni susret, a zatim upoznati sportiste za slijedećeg rivala.
- ▶ Osim tehničko-taktičke pripreme na koju se stavlja akcenat, neophodno je upoznati igrače sa dobrim i lošim stranama protivničke ekipe, fizičkim sposobnostima, uticaju sredine (teren, publika, položaj na tabeli, itd.).
- ▶ ***Psihološka priprema koju trener realizuje pred samu utakmicu i za vrijeme utakmice.***
- ▶ je nastavak opšte psihološke pripreme, s tom razlikom što se akcenat stavlja na konkretnе zadatke.
- ▶ Pred takmičenje možemo zapaziti različito ponašanje sportista. Pojedinci se pretjerano uzbuduju, postaju napeti, nervozni, drugi opet, apatični, povlače se u sebe sa smanjenom željom za komuniciranjem ili bilo kakvim kontaktom koji bi im pomogao da prevaziđu predtakmičarski stres. Ova raspoloženja su odraz različitih emocionalnih doživljavanja jedne iste situacije - očekivanog takmičenja.

- ▶ Predstartno stanje može se javiti u tri oblika:
- ▶ *stanje borbene pripravnosti;*
- ▶ *stanje startne groznice;*
- ▶ *stanje startne apatije.*
- ▶ *Stanje borbene pripravnosti karakteriše optimalan nivo svih fizioloških procesa i povećane radne sposobnosti. Kod sportista se primjećuje povišen puls, znojenje pojačane funkcije izlučivanje itd. Psihička ispoljavanja su: želja za takmičenjem, nestrpljivost, uzbudjenje.*
- ▶ *Stanje startne groznice manifestuje se ubrzanim radom srca, ubrzanim pulsom i disanjem. Atletičari su uglavnom nervozni, pričljivi, prave česte prijestupe prilikom starta...*
- ▶ *Stanje startne apatije je specifično i predstavlja suprotnu stranu stanja startne groznice. Apatiju karakteriše nesigurnost sportiste u vlastite snage, želja da se odustane od takmičenja, utakmice...*
- ▶ *Veoma bitan momenat u psihološkom smislu za svakog trenera, a i za sportiste je period poluvremena (pauza uopšte) kada trener (ili sam sportista u individualnim sportovima) ima malo vremena koje treba racionalno da iskoristi i u zavisnosti o rezultata, da dā adekvatne i jasne savjete koji mogu biti od koristi.*

- ▶ **Protivnik- kvalitetniji takmičar**
- ▶ Ovakav slučaj je lakši za trenera jer se ***akcenat stavlja na slabije tačke protivničke ekipe, čime se otklanja inferiorni osjećaj kod igrača***, a ujedno se treba ***raditi na motivaciji***, s obzirom na to da je već poznato igračko razmišljanje u ovakvim situacijama, da se igra „na sve ili ništa“ jer je ionako evidentno da su slabija ekipa, te nemaju osjećaj da će poraz bilo šta promijeniti.
- ▶ **Protivnik- slabiji takmičar**
- ▶ Osnovni zadatak trenera, u slučaju kada za protivnika imamo slabiju ekipu, je ***da ne dozvoli svojoj ekipi da se opusti, dekoncentriše i olako shvati zadatak***. Neophodno je blagovremeno predočiti situaciju i pratiti ponašanje sportista da bi se evidentna opuštenost kod igrača adekvatnim psihološkim metodama anulirala i da bi se motivacija podigla na optimalan nivo.
- ▶ **Protivnik - takmičar približno istog kvaliteta**
- ▶ ***Trener predstavlja svojim igračima način igre protivničke ekipe, ističući njihove kvalitete i prednosti. Prioritet stavlja na korištenje njihovih slabih strana.*** Sa psihološkog aspekta je jako bitno da se ***duel doživi kao mogućnost da se ispolje svi kvaliteti tima***, čime se aktivira mobilnost igrača, borbenost, spremnost da angažuju sve potencijale, pod motom „neka bolji pobijedi“.
- ▶ ***Odnos koji trener uspostavi sa svojom ekipom od vitalnog je značaja za progresivan razvoj kako kolektiva tako i sportista pojedinačno.***

- ▶ Komunikacija prije nastupa
- ▶ prilagodite svoje komentare odlikama svakog meča u zavisnost od protivnika;
- ▶ dajte kratke sugestije na pozitivan način ne koristite negaciju „nemoj...“);
- ▶ govorite tako da održite igračovo samopouzdanje;
- ▶ ohrabrite svoje sportiste da se bore i da pokušaju da uživaju u igri - takmičenju;
- ▶ pružite im podršku i povjerenje;
- ▶ recite svojim sportistima da od njih očekujete samo da pruže svoj maksimum!

#### ► Komunikacija za vrijeme nastupa

- procijenite koliko savjeta vaši igrači mogu da podnesu u stresnim situacijama;
- kada dobijaju: ohrabrite ih da nastave istim intenzitetom;
- kada gube: neka uspore - pomozite im da riješe trenutnu konfuziju;
- budite pozitivno autoritativni, pružite im podršku i ohrabrenje;
- nemojte davati verbalne sugestije.
- ne kritikujte previše - ionako su pod stresom!

**Komunikacija poslije pobjede**  
čestitajte igračima na dobrom nastupu;  
verifikujte zasluge najboljih;  
izbjegavajte da budete previše oduševljeni, budite  
realni - „spustite igrače na zemlju“;  
ohrabrite igrače da nastave i da daju maksimum na  
sljedećim takmičenjima mečevima.

## Komunikacija poslije poraza

kontrolišite svoja osjećanja poslije poraza;  
majte u vidu da su sportisti manje otvoreni za komunikaciju;  
sportistima trener više treba poslije poraza nego poslije pobjede;  
nikada ne ignorišite sportistu;  
ono što većina sportista želi je - podrška!  
za kompleksnije razgovore sačekajte da igrač ne bude toliko  
emotivan;  
prvo saslušajte razmišljanja i osjećanja vaših sportista, pa donosite  
sud;  
nemojte pretjerivati u kritikama i svaljivati krivicu na samo jednog  
igrača;  
ne posmatrajte utakmicu-takmičenje izdvojeno, već u sklopu  
dugoročnijeg plana i razvoja;  
izbjegavajte dvije čuvene iritirajuće sintagme: „Zar vam nisam  
rekao...!“ i „Znao sam da će se to dogoditi!“.  
izvucite pozitivne zaključke iz meča;  
naglasite da govorite o kvalitetu utakmice-takmičenja a ne o  
rezultatu.

**HVALA NA PAŽNJI !**